

CRNA GORA
SKUPŠTINA
**Odbor za zdravstvo,
rad i socijalno staranje**
Broj 19-6/15-7/
EPA 886 XXV
Podgorica, 31. jul 2015. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore **vrši dopunu**

I z v j e s t a j a **o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti,** **koji su podnijeli poslanici dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović, broj 19-6/15-7/ 2** **EPA 886 XXV od 29. jula 2015. godine**

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, na 102. sjednici, održanoj 30. jula 2015. godine, razmotrio je amandman kojisu, kao predlagač zakona, podnijeli poslanici dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović.

Tokom razmatranja amandmana poslanik dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović nastala je potreba da se, zbog preciznijeg formulisanja odredbi, dodatno razmotri Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti, koji su podnijeli poslanici dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović.

Kao rezultat tog dodatnog razmatranja, Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

AMANDMAN

Član 1 Predloga zakona mijenja se i glasi:

Član 1

U Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13 i 01/15) u članu 117 stav 1 poslije riječi „**razvoju**,” dodaje se riječ „**odnosno**“.

AMANDMAN

U članu 2 Predloga zakona kojim se poslije člana 117 važećeg zakona dodaje novi član 117a, u članu 117a stav 1 poslije riječi: „**djece**“ dodaju se riječi: „**sa smetnjama u razvoju**“, poslije riječi: „**odnosno odraslih**“ riječi: „**osoba sa smetnjama u razvoju**“ zamjenjuju se riječima: „**lica sa invaliditetom**“ a riječi: („u daljem tekstu: lica sa smetnjama u razvoju“) brišu se.

U stavu 2 riječ „**lica**“ zamjenjuje se riječju „**djece**“ a poslije riječi „**razvoju**“ dodaju se riječi: „**odnosno odraslih lica sa invaliditetom**“.

U stavu 3 riječ „**lica**“ zamjenjuje se riječju „**djeca**“ a poslije riječi „**razvoju**“ dodaju se riječi: „**odnosno odrasla lica sa invaliditetom**“.

U stavu 4 riječ „**lica**“ zamjenjuje se riječju „**djeca**“ a poslije riječi „**razvoju**“ dodaju se riječi: „**odnosno odrasla lica sa invaliditetom**“.

U stavu 5 riječ „**lice**“ zamjenjuje se riječju „**dijete**“ a poslije riječi „**razvoju**“ dodaju se riječi: „**odnosno odraslo lice sa invaliditetom**“.

U stavu 6 riječ „**lica**“ zamjenjuje se riječju „**djece**“ a poslije riječi „**razvoju**“ dodaju se riječi: „**odnosno odraslih lica sa invaliditetom**“.

Predlagači zakona, poslanici dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović, saglasili su se sa amandmanima Odbora pa isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio ovog Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

PREDSJEDNIK ODBORA

Zoran Jelić